



1830
215

Broj: 08-03-02-5662
Sarajevo, 13.03.2012. godine


13-03-2012

**MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA
O V D J E**

PREDMET: Mišljenje
Veza: Vaš broj: 06-02-28905/11 od 05.03.2012. godine

Nacrt zakona o utvrđivanju i obilježavanju „Dana zahvalnosti pripadnicima Oružanih snaga RBiH“, uspostavi javnog priznanja „Povelja veterana branitelja Sarajeva i proglašenje gradskih općina sa područja Kantona Sarajevo herojskim u Kantonu Sarajevo nije u suprotnosti sa finansijskim propisima, te kako za primjenu istog nisu potrebna dodatna finansijska sredstva, Ministarstvo finansija nema primjedbi na Nacrt ovog Zakona.

S poštovanjem,



MINISTAR
Muhammed Kozadra, dipl. ecc.





Broj: 03-07-02-8005/12
Sarajevo, 29. mart 2012. godine

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

Predmet: Mišljenje o usklađenosti nacrtu Zakona o utvrđivanju i obilježavanju "Dana zahvalnosti pripadnicima oružanih snaga RBiH", uspostavi javnog priznanja "Povelja veterana branitelja Sarajeva" i proglašenje gradskih općina sa područja Kantona Sarajevo herojskim u Kantonu Sarajevo" sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugim pravnim aktima kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava i sloboda

U skladu sa odredbama člana 7. Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», br.7/08, 16/08-Ispravka, 14/10 i 30/11) i člana 4. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 21/11-Novi prečišćeni tekst i broj 30/11-Ispravka), Ministarstvo pravde i uprave razmotrilo je nacrt navedenog zakona i daje slijedeće

KONAČNO MIŠLJENJE

Nacrt Zakona o utvrđivanju i obilježavanju "Dana zahvalnosti pripadnicima oružanih snaga RBiH", uspostavi javnog priznanja "Povelja veterana branitelja Sarajeva" i proglašenje gradskih općina sa područja Kantona Sarajevo herojskim u Kantonu Sarajevo" usklađen je sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugim pravnim aktima kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava i sloboda .

DOSTAVLJENO
1. Naslovu
2. Arhiva



MINISTRIČA
Dijana Tabori
Dijana Tabori



e-mail: pravda@ks.gov.ba; www.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-083, Fax: + 387 (0) 33 562-241
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1





Broj: 09-02-5650/12
Sarajevo, 10.04.2012. godine

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

PREDMET: Stručno mišljenje na nacrt Zakona o utvrđivanju i obilježavanju „Dana zahvalnosti pripadnicima oružanih snaga RBiH“ i uspostavi javnog priznanja „Povelja veterana branitelja Sarajeva“ i proglašenje gradskih općina sa područja Kantona Sarajevo herojskim u Kantonu Sarajevo.-

Na osnovu člana 2. Uredbe o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/06-Prečišćeni tekst) i člana 4. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 21/11-Novi prečišćeni tekst i broj: 30/11-Ispravka), Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, daje slijedeće

MIŠLJENJE

1. Specifičnost i posebnost sadržaja nacrt Zakona o utvrđivanju i obilježavanju „Dana zahvalnosti pripadnicima oružanih snaga RBiH“ i uspostavi javnog priznanja „Povelja veterana branitelja Sarajeva“ i proglašenje gradskih općina sa područja Kantona Sarajevo herojskim u Kantonu Sarajevo (u daljem tekstu: nacrt Zakona), posebno je izražena u tome što, u konkretnom slučaju, ne postoji poseban propis koji reguliše pravna pitanja sadržana u odredbama čl. 4., 12. i 13. nacrt Zakona, a sa kojim bi se ovaj nacrt Zakona u normativno-pravnom smislu posebno usklađivao, te je u isključivoj nadležnosti Vlade odnosno Skupštine Kantona Sarajevo, da se u procesu odlučivanja opredjeli o sadržaju i obimu predloženih prava u gore navedenim članovima nacrt Zakona.

Nacrt Zakona, po mišljenju ovog Ureda ne sadrži odredbe koje bi bile u suprotnosti sa odredbama ustava, te bi isti mogao poslužiti kao polazna osnova u pripremi javne rasprave, koja bi trebala rezultirati što kvalitetnijom pripremom i izradom prijedloga ovog Zakona.

2. Dostavljeni materijal je pripremljen u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 21/11-Novi prečišćeni tekst i broj: 30/11-Ispravka), uz napomenu da se predmetni materijal dopuni sa mišljenjem Ministarstva finansija Kantona Sarajevo, s obzirom da je za primjenu ovog Zakona potrebno obezbijediti budžetska sredstva.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Evidencija
3. Arhiva



SEKRETAR

Almedin Juhović, dipl.pravnik



web: <http://www.ks.gov.ba>
e-mail: ured@ks.gov.ba
Tel/fax: +381 (0)33 560 448
Sarajevo, Hamida Dizdara 1





SLUŽBENE NOVINE

KANTONA SARAJEVO

Godina I - Broj 1

Ponedjeljak, 11. marta 1996.
SARAJEVO

Za svaki broj
se pojedinačno određuje
cijena

Na osnovu članova V-1.4. i IX-3(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 11. marta 1996. godine, donosi

USTAV KANTONA SARAJEVO

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Sadržaj

Ovim Ustavom uređuju se organizacija i status Kantona Sarajevo (dalje: Kanton), njegove nadležnosti i struktura vlasti.

Član 2.

Uspostavljanje Kantona

Područje grada Sarajeva koje je razgraničenjem između entiteta u Bosni i Hercegovini izvršenim mirovnim sporazumom za Bosnu i Hercegovinu potpisanim u Parizu 14. decembra/prosinca 1995. godine (dalje: mirovni sporazum) pripalo Federaciji Bosni i Hercegovini (dalje: Federacija), organizira se kao kanton sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu.

Član 3.

Naziv i sjedište Kantona

Službeni naziv Kantona je: Kanton Sarajevo.
Sjedište Kantona je u Sarajevu.

Član 4.

Teritorij Kantona

Teritorij Kantona obuhvata područja općina Centar Sarajevo, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Trnovo i Vogošća, kako je to utvrđeno mirovnim sporazumom. Ovaj teritorij se blije utvrđuje posebnim propisom Skupštine Kantona (dalje: Skupština) sukladno federalnim zakonima.

U slučaju izmjena teritorija Kantona odvajanjem dijelova teritorije radi pripajanja kantonima ili pripajanjem dijelova drugih kantona ovom Kantonu, Skupština daje svoje prethodno mišljenje, a radi njegove potvrde može zatražiti i lično i izjašnjavanje građana sa područja Kantona na neki od propisanih načina.

Član 5.

Službeni obilježja Kantona

Kanton ima grb, zastavu, himnu/svečanu pjesmu i pečat, kao i druga obilježja o kojima odluči Skupština.

Službeni obilježja Kantona upotrebljavat će se samostalno ili zajedno sa službenim obilježjima Bosne i Hercegovine i Federacije, kako je to određeno njihovim propisima i propisima Kantona.

Za prihvatanje službenih obilježja iz prethodnog stava u Skupštini potrebna je kvalifikovana većina ukupnog broja poslanika.

Član 6.

Odnos prema Bosni i Hercegovini i Federaciji

Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine i Federacije, kako je to određeno njihovim ustavima.

Organi vlasti u Kantonu su dužni obezbijediti punu zaštitu interesa Bosne i Hercegovine i Federacije u njihovom glavnom gradu. Oni ne mogu donositi bilo kakve

- d) komunikacijska i transportna infrastruktura;
- e) socijalna politika;
- f) provođenje zakona i drugih propisa o državljanstvu;
- g) imigracija i azil;
- h) turizam;
- i) korištenje prirodnih bogatstava.

Član 14.

Vršenje nadle nosti

Svoje nadle nosti Kanton izvršava donošenjem sopstvenih propisa i primjenom propisa Bosne i Hercegovine i Federacije.

Nadle nosti iz člana 13. ovog Ustava Kanton vrši u obimu dogovorenom sa federalnim vlastima. U slučaju da takav dogovor ne postoji te nadle nosti će Kanton vršiti cjelovito i samostalno.

Član 15.

Prenošenje nadle nosti

Svoje nadle nosti iz oblasti obrazovanja, kulture, turizma, lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti, radija i televizije Kanton može prenositi na općine u svom sastavu. Ove nadle nosti će se obavezno prenositi na one općine u kojima većinsko stanovništvo prema nacionalnoj strukturi nije stanovništvo koje čini većinu i na području cijelog Kantona.

Kanton može neke od svojih nadle nosti prenijeti i na federalne vlasti, ukoliko bi se na taj način obezbijedilo njihovo efikasnije i racionalnije vršenje.

Odluku o prenošenju nadle nosti u smislu ovog člana donosi Skupština.

IV - STRUKTURA VLASTI**A) ZAKONODAVNA VLAST**

Član 16.

Opća odredba

Zakonodavnu vlast u Kantonu vrši Skupština Kantona.

Član 17.

Sastav Skupštine

Skupština je jednodomno predstavničko tijelo sastavljeno od 45 (četrdesetpet) poslanika. Poslanici se biraju tajnim glasanjem na neposrednim izborima na cijelom području Kantona.

Prilikom izbora poslanika obezbjeđuje se odgovarajuća zastupljenost predstavnika Bošnjaka, Hrvata i ostalih naroda proporcionalno nacionalnoj strukturi stanovništva na području Kantona.

Izbor poslanika u Skupštini provodi se sukladno federalnim izbornim propisima, s tim što izbore raspisuje i provodi Skupština.

Mandat poslanika u Skupštini traje 2 (dvije) godine.

Član 18.

Nadle nosti Skupštine

Skupština Kantona:

a) priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona;

b) donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadle nosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadle nost Vlade Kantona;

c) bira i razrješava Predsjednika i podpredsjednika Kantona sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;

d) utvrđuje politiku i donosi programe razvoja Kantona;

e) potvrđuje imenovanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade Kantona;

f) osniva kantonalne i općinske sudove i utvrđuje njihove nadle nosti;

g) bira sudije kantonalnih sudova sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;

h) usvaja bud et Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje;

i) bira zastupnike u Dom naroda Federacije sukladno Ustavu Federacije;

j) odlučuje o prijenosu ovlaštenja Kantona na općine i Federaciju;

k) odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne suradnje;

l) provodi istragu sukladno ovom Ustavu i posebnim propisima;

m) vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.

Član 19.

Način rada Skupštine

Skupština bira predsjedavajućeg i dva njegova zamjenika iz reda izabranih poslanika.

Skupština zasijeda javno, izuzev u slučajevima kada je to predviđeno njenim poslovníkom. Izvještaji o zasjedanjima i donesenim odlukama se objavljuju u sredstvima javnog informiranja.

Način rada Skupštine bli e se uređuje poslovníkom.

Član 20.

Poslanički imunitet

Krivični postupak ili građanska parnica ne mogu biti pokrenuti protiv kantonalnog poslanika, niti kantonalni poslanik može biti zadržan u pritvoru ili kažnjen na bilo koji način zbog iznesenog mišljenja i datog glasa u Skupštini.

Član 21.

Način odlučivanja u Skupštini

U vršenju svojih nadle nosti Skupština donosi zakone, druge propise, te opće i pojedinačne akte (dalje: propisi).